

1. Vrsta usluge	ŠTEDNI RAČUN Štednja po viđenju u KM valuti predstavlja slobodnu štednju na posebnom računu (štedni račun). Sredstva na štednom računu nisu oročena, raspoloživa su Korisniku u bilo kom trenutku, odnosno Korisnik ih može podići kada su mu potrebna.
2. Poslovno ime i adresa davaoca usluge	ASA Banka d.d. Sarajevo, Trg međunarodnog prijateljstva 25, 71000 Sarajevo
3. Iznos usluge, oznaka valute i uslovi korištenja	Bez naknade za otvaranje računa po viđenju. Ne postoje ograničenja u pogledu maksimalnog iznosa sredstava na štednom računu. S obzirom da se radi o štednom računu ne postoje ni ograničenja u pogledu broja uplata i isplata sredstava. Sredstva na štednom računu Korisniku su raspoloživa u visini trenutno raspoloživog stanja.
4. Trajanje ugovora	Neograničeno. Ugovorom o poslovanju po računu, definisani su uslovi pod kojima račun postaje neaktivan, uslovi ponovnog aktiviranja neaktivnog računa, kao i uslovi pod kojim Banka vrši gašenje neaktivnog računa.
5. Visina i promjenljivost nominalne kamatne stope	Visina nominalne kamatne stope 0,00% na godišnjem nivou. Kamatne stope su fiksne. Obračun kamate se vrši primjenom konformne metode. Na neaktivan račun Banka obračunava kamatu jednako kamati koju obračunava na aktivan račun (0,00% p.a. fiksno).
6. Efektivna kamatna stopa i ukupan iznos koji korisnik mora da plati, odnosno koji treba da mu se isplati	Efektivna kamatna stopa jednaka je nominalnoj kamatnoj stopi, odnosno iznosi 0,00%.
7. Iznos i broj rata kredita i periodi u kojima dospijevaju (mjesečno, tromjesečno i drugo)	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
8. Troškovi održavanja jednog ili više računa na kojima će se evidentirati transakcije uplata i povlačenja sredstava, izuzev ako to otvaranje računa nije samo ponuđena opcija, zajedno sa troškovima korištenja određenog sredstva otplate, kako za transakcije plaćanja tako i za povlačenja sredstava, te sve druge naknade i troškove koji proizilaze iz ugovora uz određenje da li su fiksni ili promjenljivi i uslovi pod kojima se mogu mijenjati	Mjesečni trošak održavanja štednog računa je 3,99 KM. Mjesečni trošak održavanja štednog računa za pripis kamate po depozitu je 0,00 KM (bez naknade). Trošak Obavijesti o aktivnosti računa (obavijest vlasniku računa da će se račun proglasiti neaktivnim), jednak je mjesečnoj naknadi za vođenje računa. Trošak Obavijesti se naplaćuje iz sredstava neaktivnog računa ukoliko ih ima. Ukoliko na neaktivnom računu nema sredstava, ova Obavijest se ne naplaćuje. Mjesečna naknada za vođenje neaktivnog štednog računa je 3,99 KM. Uplate i isplate na/sa račun-a u valuti stanja na šalteru Banke: 0,00 KM Priliv sredstava domaćim platnim prometom iznosi 0,00 KM. Naknade su promjenljive. Specifikacija bankovnih uslužnih poslova i odgovarajuće cijene usluga za te poslove izražava se kao naknada/provizija i sadržana je u važećim Tarifama naknada za proizvode i usluge u poslovanju sa fizičkim licima. Vrste i visine naknada/provizija između ostalog određuju se prema utrošku materijala, trošku vanjskih usluga i kadrovskih resursa Banke neophodnih za izvršenje ugovora zaključenih sa Vlasnikom računa. Tarife naknada/provizija s obzirom na prethodno navedeno, su promjenjiva kategorija i mijenjaju se u skladu sa poslovnom politikom Banke, uslovljene ekonomskom opravdanošću poslovanja.
9. Informacija o obavezi korištenja notarskih usluga prilikom zaključenja ugovora	Nema obaveze korištenja notarskih usluga.
10. Informacija o obavezi zaključenja ugovora o sporednim uslugama povezanim sa osnovnim ugovorom, naročito kad je zaključenje takvog ugovora obavezno radi dobijanja usluge prema uslovima iz oglasa	Nema obaveze zaključenja drugih sporednih usluga.
11. Kamatna stopa koja se primjenjuje u slučaju kašnjenja u izmirenju obaveza i pravila za njeno prilagođavanje, te druge naknade koje se plaćaju u slučaju neispunjenja obaveza	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.

12. Po potrebi, instrumenti obezbjeđenja ispunjenja obaveza	Za uslugu otvaranja i održavanja ovog računa, Banka ne uzima instrumente obezbjeđenja od Korisnika.
13. Iznos naknade za prijevremeni povrat	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge odnosno iste nema.
14. Iznos naknade za prvo izdavanje, zamjenu i izdavanje izgubljene ili oštećene štedne knjižice	5,00 KM jednokratno
15. Pravo korisnika da na zahtjev dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa korisnikom u konkretnom pravnom poslu	Korisnik na zahtjev ima pravo da dobije besplatnu kopiju nacrtu ugovora, izuzev ako Banka u vrijeme podnošenja zahtjeva korisnika ocijeni da ne postoje uslovi za zasnivanje odnosa sa Korisnikom.
16. Period u kojem banku obavezuju podaci dati u pregovaračkoj fazi	Ukoliko se račun otvara na osnovu datog informacionog lista Banke, a prije potpisivanja Ugovora, ista obavezuje Banku u periodu od 8 (osam) dana od dana uručivanja informacionog lista Klijentu.
17. Uslovi polaganja novčanog depozita kod banke, ako je to uslov za odobravanje kredita, kao i mogućnost i uslovi zatvaranja kredita novčanim depozitom	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
18. Pravo Korisnika kredita na odustanak od ugovora	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.
19. Raskid ugovora	Ugovor se zaključuje na neodređeno vrijeme. Svaka ugovorna strana može otkazati Ugovor uz otkazni rok od 14 (četrnaest) dana. Vlasnik računa otkazuje Ugovor pisanim putem, uz obavezno podmirenje svih obaveza prema Banci, a koje se odnose na račun. Banka može jednostrano zatvoriti štedni ulog nakon godinu dana neaktivnosti, a sve u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima.
20. Prijevremena otplata kredita	Ne primjenjuje se na ovu vrstu usluge.